

Санааны уурдахха

Никольский слободата Нам улуунуугар XIX үйэ санатыгар үоскээбитэ. 1831 сыллаахха Никольский бурдугу ыһааччыларын бурдэрин улуус сириттэн ариаран 26 биэрбиттэрэ, остуолба туруорбуттара. 1826 сыллаахха минна 26 эр киһи, 13 дьахтар олохсуһан, уон буут бурдугу ыспыгтара, онтуларыттан 12 буут бурдугу ылбыттара. Онон Никольский слободата Нам улуунуугар бурдугу ыһыы төрүттэммит сиринэн буолбута.

Дьэ ол иһин Никольский сэлэнэһэтигэр бастакы бурдугу үүннэрээччилэр чинэстэригэр, кинилэр үлэлэрин, бастакы холонууларын үйэтитэр сыалтан 1991 сыл күһүнүгэр сирин оноруу музейы тэриллибитэ. Улуус бу бөһүөлөк олохтоһуутун, сир үлэтэ сардаланыыта 180 сыла туолуутун өрө көтөбүдүлээн бэлиэтээбитэ. Бу чакчы историческай быһымайгы, үөрүү-көтүү, өрө көтөбүдүлүү этэ. Никольскийтан төрүттээх дьон кэлэн, көрсүһөн, үөрэнкөтөн, кэпсэтиһэн барбыттара. Сирин онороочуларга, бурдугу ыһааччыларга анаан музей дьиэтин тутар туһунан санаа эттиллибитэ.

Оччотооҕу ОАПХ советин председателэ И. С. Шаранов көбүлээһининэн уонна тэрийинтинэн музей дьиэтин тутуута сардаламмыта. Музейи тэрийинини оччотооҕу райсовет председателэ Д. Ф. Алексеев быһаччы ылсыһан салайбыта. Оччотооҕу ССКП райкомун отделын сэбиэдиссэйэ А. В. Кириллин кэлэн-баран, кэпсэтиһэн элбэх сиратын уурбута.

Саганы олохтооһун, үөдүтүү ылбычча кыаллыбат. Олох уустугурда, үп-харчы кэмчитһин, уһун солкуобайы да ким да утары ууммат кэмнэгэр, суоҕу баар онорууга холонуу да, тэрийин да уустук. Улуус дьаһалтатын баһылыга Д. Ф. Алексеев, вице-солбуйааччылар И. В. Колмогоров, А. Д. Попов, культура управлениетын начальнига Р. Н. Горохова, Хамабатта нэһилиэгин баһылыга Н. Д. Захаров, кылаабынай бухгалтер Л. В. Канаева үп-ас өттүнэн көмөлөһөн, ыһан-көрдөн, сүбэлэһэн музейбыт сүһүөбэр туран ээр. Билигин тэриллин үлэтэ салгыы ытыллан, онон өйбүд, көмө эрайэр кэм кэлэ. 1992-93 сылларга нэһилиэктэр дьаһалталарыгар, оскуолалар директорларыгар көмөлөһүү, тэрийсинг дьэи сурук ыһыһыһыт да эһиэтэһи ыла илликит. Партизан КП директора В. И. Попов, Хатыг-Арыы КП директора В. С. Рехлясов музей аһылдытыгар өрө көтөбүдүлээн туран харчынан көмө оноробут дьэи баран мэллйдилэр, билигин ытыстарын нэлэгичэтэлэр. Аны туран итин үлэҕэ көстүлэр.

Музей ситэн-хотон, сылдыбыт кэрэхсини буоларыгар бүттүүн түмсөн үлэлэтэхпитинэ эрэ ити кыаллыан сөп. Билигин үп-харчы көстүбэт, бэриллэбэт буолан туран.

Республика Президентигэр М. Е. Николаевка үстэ суруйдубут да мэллй-

либит, тугу да биэрбэтэ, көмөнү онорбото.

Культура министрэ А. С. Борисов 1993 сыл ыам айыы 23 күнүгэр ыһыһыт суругар 1994 сыл былааныгар киллэриэхинг дьэи эрэһиэрэн баран, бийыл кулун тутар 31 күнүгэр кини бастакы солбуйааччыта И. И. Назумов «суох» дьэи аккаастаан кэбиһтэ. Дьэиһинэн санааны уурдахха кыаллыар сөп этэ. Ити-лэртэн олуйтаран санаатаһына бу музей ситэриллэригэр көмөнү улуус өрө дьаһалтата оноруон сөп.

Музейга улуус дьэио бэрт сэдэхтик сылдыбаллар. Бэйэ сирин-уотун, дьэиун-сэргэтин, үлэтин-хамнаһын түмэн көрдөрүүнү иһтэриһиригир, билэ-көрө сатыыр үчүгэйтэн атыны онорбот. Музейи тэрийини быстах кэмнээх үлэ буолбатах, дьэиһардаах эрэ үлэ түмүгэр ситиһиллээн сөп. Музей—бар дьэио историйта.

Атыан улуустан кэлэ сылдыаччылар, делегациялар билиги музейбыт туһунан үчүгэй өйдөбүлээх бараллар. Холобур Үөһээ Бүлүүттэн былырыын кэлэ сылдыахыт Ю. Семенов, А. Филиппов манньык суруйбуттара: «Нам улуунун сирин оноруутун музейин көрөн бэркэ үрдүбүт, астыһабыт. Өсөс баай музей буоларыгар баҕарабыт»,—дьэи. Тааттаттан нэһилиэк баһылыга А. Постников манньык суруйбутун аҕалабын: «Нам улуунун сирин оноруутун музейин олус астына көрдүбүт, салты кэһиригэр баҕарабыт». Эмиэ Тааттаттан культура үлэһитэ Х. Колодезникова, учуутал З. Колодезникова манньык суруйаалар: «Сирин оноруутун музейыгар үгүһү, элбэҕи билэи-көрөн таһыстабыт»,—дьэи.

Итинни тэһэ Мэҥэ-Хаҥаластан, Уус-Алдантан, Дьэикуекайтан сылдыабыттар музейи көрөн астыһыттарыан туһунан үгүс бэлиэһи хвалаларан бардылар.

Нууоча баһыһаһылар төрүттээбит дэриэбинэлэригэр сиппит-хоннот музей баара бүттүүмүт үөрүүтэ буолара саарбаҕа суох. Бурдук ыһыһытынан улууска бастаан дьэриактамыт уонна кэлэи утумнамыт Никольский сирингэр сир үлэтин историйтын сипилик көрдөрөр музей салгыы сүһүөбэр туруутугар улуус бары тэриэлэлэрэ, коммерческай структуралара чуолаан, коллективнай предприятнелар директордара, нэһилиэктэр баһылыктара үп-харчы өттүнэн көмөлөрө олус наада.

Г. И. КРИВОШАПКИН,
Сир музейин директора.